

Location	Parameter	Units	Eagle Result	CEMP Result	Date
TDRSA-CWS	Aluminum	ug/L	-	160	11/27/2018
TDRSA-CWS	Ammonia	mg/L	0.47	0.61	11/27/2018
TDRSA-CWS	Antimony	ug/L	-	1.6	11/27/2018
TDRSA-CWS	Arsenic	ug/L	<1.0	1.1	11/27/2018
TDRSA-CWS	Barium	ug/L	-	63	11/27/2018
TDRSA-CWS	Beryllium	ug/L	-	<0.60	11/27/2018
TDRSA-CWS	Bicarbonate Alkalinity	mg/L	37	44	11/27/2018
TDRSA-CWS	Boron	ug/L	1410	1500	11/27/2018
TDRSA-CWS	Cadmium	ug/L	-	5.3	11/27/2018
TDRSA-CWS	Calcium	mg/L	-	620	11/27/2018
TDRSA-CWS	Carbonate Alkalinity	mg/L	<20	<5	11/27/2018
TDRSA-CWS	Chloride	mg/L	737	850	11/27/2018
TDRSA-CWS	Chromium	ug/L	-	1.8	11/27/2018
TDRSA-CWS	Cobalt	ug/L	-	290	11/27/2018
TDRSA-CWS	Copper	ug/L	4.2	4.6	11/27/2018
TDRSA-CWS	Fluoride	mg/L	-	1.7	11/27/2018
TDRSA-CWS	Iron	ug/L	137	150	11/27/2018
TDRSA-CWS	Lead	ug/L	-	0.14	11/27/2018
TDRSA-CWS	Lithium	ug/L	-	130	11/27/2018
TDRSA-CWS	Magnesium	mg/L	386	370	11/27/2018
TDRSA-CWS	Manganese	ug/L	1670	1700	11/27/2018
TDRSA-CWS	Mercury	ng/L	1.5	1.08	11/27/2018
TDRSA-CWS	Molybdenum	ug/L	-	26	11/27/2018
TDRSA-CWS	Nickel	ug/L	3900	4600	11/27/2018
TDRSA-CWS	Nitrate	mg/L	454	-	11/27/2018
TDRSA-CWS	Nitrite	mg/L	<0.25	-	11/27/2018
TDRSA-CWS	pH	SU	6.5	-	11/27/2018
TDRSA-CWS	Potassium	mg/L	-	81	11/27/2018
TDRSA-CWS	Selenium	ug/L	61	68	11/27/2018
TDRSA-CWS	Silver	ug/L	-	<0.13	11/27/2018
TDRSA-CWS	Sodium	mg/L	864	790	11/27/2018
TDRSA-CWS	Specific Conductance	µS/cm	8263	-	11/27/2018
TDRSA-CWS	Strontium	ug/L	-	6200	11/27/2018
TDRSA-CWS	Sulfate	mg/L	2530	2600	11/27/2018
TDRSA-CWS	Thallium	ug/L	-	0.32	11/27/2018
TDRSA-CWS	Vanadium	ug/L	-	<0.67	11/27/2018
TDRSA-CWS	Zinc	ug/L	770	890	11/27/2018

Location	Parameter	Units	Permit	Eagle Result	CEMP Result	Sample Date
EMWTP-EFF	Aluminum	ug/L	MPGW	<50	<160	11/27/2018
EMWTP-EFF	Ammonia	mg/L	MPGW	0.30	0.39	11/27/2018
EMWTP-EFF	Antimony	ug/L	MPGW	<2.0	<0.15	11/27/2018
EMWTP-EFF	Arsenic	ug/L	MPGW	<1.0	<0.7	11/27/2018
EMWTP-EFF	Barium	ug/L	MPGW	<1.0	<0.53	11/27/2018
EMWTP-EFF	Beryllium	ug/L	MPGW	<1.0	<0.60	11/27/2018
EMWTP-EFF	BOD	mg/L	MPGW	<3.0	<2	11/27/2018
EMWTP-EFF	Boron	ug/L	MPGW	<20.0	<97	11/27/2018
EMWTP-EFF	Cadmium	ug/L	MPGW	<0.20	<0.07	11/27/2018
EMWTP-EFF	Chloride	mg/L	MPGW	<1.0	<4	11/27/2018
EMWTP-EFF	Chromium	ug/L	MPGW	<1.0	<1.0	11/27/2018
EMWTP-EFF	Cobalt	ug/L	MPGW	<15.0	<2.8	11/27/2018
EMWTP-EFF	Copper	ug/L	MPGW	<1.0	<1.2	11/27/2018
EMWTP-EFF	Dissolved Oxygen	mg/L	MPGW	8.79	-	11/27/2018
EMWTP-EFF	Flouride	mg/L	MPGW	<0.100	<0.026	11/27/2018
EMWTP-EFF	Inorganic Nitrogen	mg/L	MPGW	0.57	-	11/27/2018
EMWTP-EFF	Iron	ug/L	MPGW	<50.0	<24	11/27/2018
EMWTP-EFF	Lead	ug/L	MPGW	<1.0	<0.09	11/27/2018
EMWTP-EFF	Lithium	ug/L	MPGW	<8.0	<44	11/27/2018
EMWTP-EFF	Manganese	ug/L	MPGW	<5.0	0.79	11/27/2018
EMWTP-EFF	Mercury	ng/L	MPGW	<0.5	0.207	11/27/2018
EMWTP-EFF	Molybdenum	ug/L	MPGW	<5.0	<0.18	11/27/2018
EMWTP-EFF	Nickel	ug/L	MPGW	<2.0	<8.1	11/27/2018
EMWTP-EFF	Nitrate	mg/L	MPGW	0.25	-	11/27/2018
EMWTP-EFF	Nitrite	mg/L	MPGW	<0.050	-	11/27/2018
EMWTP-EFF	pH (min)	SU	MPGW	7.1	-	11/27/2018
EMWTP-EFF	pH (max)	SU	MPGW	8.65	-	11/27/2018
EMWTP-EFF	Phosphorus	mg/L	MPGW	<0.010	-	11/27/2018
EMWTP-EFF	Potassium	mg/L	MPGW	<200	1.5	11/27/2018
EMWTP-EFF	Selenium	ug/L	MPGW	<2.0	<0.81	11/27/2018
EMWTP-EFF	Silver	ug/L	MPGW	<0.20	<0.13	11/27/2018
EMWTP-EFF	Sodium	mg/L	MPGW	6.98	10	11/27/2018
EMWTP-EFF	Specific Conductance	µS/cm	MPGW	37.55	-	11/27/2018
EMWTP-EFF	Strontium	ug/L	MPGW	<5.0	<0.30	11/27/2018
EMWTP-EFF	Sulfate	mg/L	MPGW	<5.0	<3.0	11/27/2018
EMWTP-EFF	Thallium	ug/L	MPGW	<1.0	<0.18	11/27/2018
EMWTP-EFF	Uranium	ug/L	MPGW	<1.0	<0.50	11/27/2018
EMWTP-EFF	Vanadium	ug/L	MPGW	<1.4	<0.67	11/27/2018
EMWTP-EFF	Zinc	ug/L	MPGW	<10.0	<9.5	11/27/2018